

**Муниципальной бюджетной школы инновации составных элементов управления развитием «Самарская область»
Орто-Халыма к.**

**Обновление качественных показателей управления развитием
школы инновации «Качество» в области**

Одобрено и утверждено: Бандерова Е.Е.
УПД I категории

2020 г.

ОБону чуолкайдык санарарга үөрэтии уонна сурукка бэлэмнээһин аһаҕас дьарыга.

Сыала- соруга:

Аһаҕас, бүтэй дорҕооннору салгыы сайыннарыы, чиңэтии. Кылгас, уьун аьаҕас дорҕооннору арааран истэри салгыы билииннэрии. К- Х бүтэй дорҕооннору арааран истии.Тылы сүһүөххэ араары. Этии толкуйдуурга салгыы үөрэтии.

Матырыйааллара: пособиялары ойуулары , оонньурдары бэлэмнээһин.

Дьарык ис хобооно

Дьарык хаамыытын этаптара	Соруктара	Иитээччи дьайамала	Оболор дьайамаллара	Туттуллар тэриллэр
Икки эрээккэ тахсан Х уонна К тыллары булаллар 3 мүн.	Болбойон истэн Х уонна К сабаланаар дорҕооннору араарыы	Остуолга ойуулары ууруу	Арааран истэн сөпкө ууруу	Ойуулар Х уонна К дорҕоонноох
Фишканан үлэ. 3 мүн.	Аьаҕас, бүтэй дорҕоону арааран истии	Бу тыллар дорҕооннорун барыларын : бастакыта аьаҕас,онтон бүтэй дорҕоон (фишканан бэлиэтири быһаарыы)	Болбойон истии	Проктар, слайд
Оонньуу « Уьуннук эт» 3 мүн.	Аьаҕас дорҕоону уьуннук этии	Иитээччи иннигэр оболор төгүрүччү тураллар, иитээччи мээчиги бырабар	Мээчиги хашпыт обо аьаҕас дорҕоону уьуннук этэр	Мээчик
Оонньуу : «Куобахха көмөлөһүү» 3 мүн.	Уһун аьаҕас дорҕооннох тыллары сөпкө арааран истии	Остуолга оонньуурдары ууруу	Оболор уьун аьаҕас дорҕоонноох тыллары булаллар	Оонньуурдар тиин,хаас.
Эрчилли 2 мүн.		та-та-та-тайах ти-ти-ти тиин ту-ту-ту-туйах		
Бастакы дорҕоону булан ууруу 3 мүн.	Тылга бастакы дорҕоону сөпкө истэн быһаарыы	Ойууларыы остуолга уурабын	Бастакы дорҕоону сөпкө истен, булан уураллар	Аьаҕас дорҕоонтон тахсар ойуулар
Сүһүөххэ араарыы 4 мүн.	Тылы сүһүөххэ сөпкө истэ араарыы	Слайд ойуулар бааллар	Оболор тылы сүһүөххэ араараллар	Проктар, слайд
«Кыһын» туһунан этии толкуйдааһын 4мүн.			Оболор этии толкуйдууллар	-
Түмүк	Дьарыкка тугу гыммыттарын	Сөптөөх бошпуруостары туруоруу	оболор ыйытыкка эппиэттииллэр	-

Дъарык хаамыта.

- Оболоор, дорооболоруң. Көнөтүк олоробут. Айдаарбаппыт. Бары болбойон истэбит. Билигин биьиэхэ чуолкайдык санара үөрэтии дъарыга буолуоба.

1. Билигин бастаан ааспыты чиңэтии. Оболоор, бу ханнык К – Х дорбоонноруй.

Саамай сөп бүтэй дорбооннор. Мин бу бүтэй дорбооннору икки эрээккэ уурабын, ону эыиги булан ойуулары уурабыт К-Х.

(куобах, кутуйах, куоска, киис, кырса, харандаас, хаас, хатын, хомус, хомурдуос, сордон, мэкчиргэ, ый)

1. Фишканан үлэ.

Ойуулар: ат, ыт, от, эт.

Чиңэтии. Абабас дорбоону ханнык фишканан бэлиэтиибитий, оттон бүтэй дорбоону? Саамай сөп.

Бу тылларга бастакы дорбоонноро абабас(кылгас абабас). Оттон иккис дорбоон бүтэй (бүтэй дорбоон фишкатын кыбытабын)

Быъаары: бу тыллар дорбооннорун маннык бэлиэтиибит. Абабас дорбоон бастакы, онтон бүтэй Маладыастар, оболор.

3. Билигин, оболор эыиэхэ мээчиги бырабыам, эыиги хабан баран тылы уьуннук этэбит.

Оонньуу: «Уьуннук эт»

(мээчиги хаппыт обо тыл абабас дорбоонун уьатан этэр)

Бары набаа үчүгэйдик оонньоотугут

4. Билигин оонньуу : «Куобахха көмөлөбүү»

Ыксаабыт куобах олорор. .Оонньоурдары тала сатыыр. Куобахха сабыл илдьиттэбит. «Уьун абабас дорбоонноох оонньоурда булан абал. Сорудахпын сыыба толордоххуна сиэм.

Куобахха көмөлөбүт? Сөп.

(Хаас, тиин, обус, ынах) ойуулар.

Саамай сөп, маладыастар.

Эрчиллий: тылы сөпкө этэргэ эрчиллиэпит.

Та-та-та-тайах

Ти-ти-ти тиин

Ту-ту-ту туйах

5. Билигин болбойобут истэбит. Тылга бастакы дорбоону

сөпкө (таба) быраарарга үөрэнихпит

(өтүүк,ат, улар,ыт,остуол,илии,үтүлүк,эрдий)

Тылы этэбит уонна дорбоонун уурабыт.

Сөөп, маладыастар.

6. Сүһүөххэ араары:

Үүт,массына, сибэкки, ыт, хомурдуос, ракета,куобах.

Саамай сөп.

7. «Кыбын туьунан этии толкуйдааьын»

Түмүк.